



Projekat finansira
Evropska unija

TWINNING PROJEKAT
Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini
u kontekstu integracija u Evropsku uniju



Projekat finansira
Evropska unija

TWINNING PROJEKAT
Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini
u kontekstu integracija u Evropsku uniju



Buduća kretanja

(12) Kolegiji i Predsjednik SBD pozivaju na pružanje daljnje strukturne pomoći od strane EU kako bi se omogućio rad parlamenata na implementaciji ovih akcionih planova i ispunjavanju zahtjeva za pristupanje EU.

Kolegij Predstavničkog
doma Parlamentarne
skupštine
Bosne i Hercegovine

Kolegij Predstavničkog
doma Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine

Kolegij
Narodne skupštine
Republike Srpske

Kolegij Doma naroda
Parlamentarne skupštine
Bosne i Hercegovine

Kolegij Doma naroda
Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine

Skupština
Brčko distrikta
Bosne i Hercegovine

ZAJEDNIČKA IZJAVA KOLEGIJA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE, PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE I PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

o opredijeljenosti parlamenata u Bosni i Hercegovini
za integracije u EU poduzimanjem mjera za implementaciju
preporuka Twinning projekta za jačanje uloge parlamenata
u kontekstu integracija u EU kojeg finansira EU*

- Imajući u vidu pozitivna dešavanja u vezi s procesom integracije Bosne i Hercegovine u EU u skorije vrijeme, a naročito stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u junu 2015. godine;
- S obzirom da su i države članice EU i predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine u više navrata izrazili opredijeljenost koja obećava još intenzivnije približavanje zemlje ka EU;
- U kontekstu tekućeg Twinning projekta "Jačanje uloga parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu integracija u EU" [BA 12 IB JH 01] (u daljem tekstu: Twinning projekat) kojeg finansira EU;

Kolegiji Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skupštine Republike Srpske (u daljem tekstu: Kolegiji) i Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine odlučili su da se obavežu na preduzimanje koraka u cilju efikasnog i nesmetanog rukovođenja poslovima evropskih integracija koji se tiču parlamenata kako bi pokazali svoje opredjeljenje za zajedničku evropsku budućnost.

Aktivnosti parlamenata u integracijama u EU

- Parlamenti obavljaju svoje zadatke u sljedećim oblastima vezanim za integraciju u EU imajući u vidu razlike koje postoje u njihovim nadležnostima i postupcima:

Ova zajednička izjava je objavljena u okviru Twinning projekata *Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu integracija u EU*, kojeg finansira Evropska unija, a provode ga Narodna skupština Mađarske u konzorciju s Narodnom skupštinom Francuske. Ova zajednička izjava je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove zajedničke izjave je isključiva odgovornost partnera na provedbi projekta i ni u kom slučaju ne izražava stavove Evropske unije.

*U ovoj zajedničkoj izjavi se termin „parlamenti u Bosni i Hercegovini“ odnosi na Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnu skupštinu Republike Srpske i Skupštinu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u skladu sa okvirom Twinning projekta „Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu integracija u EU“.

Ovaj projekat u konzorciju implementiraju



Narodna skupština Mađarske



Narodna skupština Francuske

Ovaj projekat u konzorciju implementiraju



Narodna skupština Mađarske



Narodna skupština Francuske



Projekat finansira
Evropska unija

TWINNING PROJEKAT

Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu integracija u Evropsku uniju



Projekat finansira
Evropska unija

TWINNING PROJEKAT

Jačanje uloge parlamenata u Bosni i Hercegovini u kontekstu integracija u Evropsku uniju



- a) Transpozicija pravne stečevine EU (*acquis-a*) u pravni sistem Bosne i Hercegovine;
Kako bi efikasno obavili ovaj zadatak parlamenti trebaju primjenjivati djelotvorna pravila i prakse usklađivanja zakonodavstva; i osiguravati snažno političko praćenje cijelog procesa usklađivanja zakonodavstva.
- b) Poslovi praćenja i nadzora;
Politički legitimitet za formulisanje pozicija Bosne i Hercegovine u pregovorima sa institucijama EU, koje uglavnom vode organi izvršne vlasti, se treba zasnivati na mandatu koji im dodjeljuju parlamenti. Stoga parlamenti trebaju pratiti i vršiti detaljan nadzor nad aktivnostima organa izvršne vlasti u procesu integracija u EU.
- c) Aktivnosti informisanja;
Parlamenti informišu širu javnost o svojim aktivnostima vezanim za evropske integracije, u cilju jačanja otvorenosti i transparentnosti aktivnosti parlamenata, a naročito njihovih tijela koja se bave poslovima evropskih integracija.
- d) Poslovi međunarodne i interparlamentarne saradnje;
Parlamenti koriste svaku priliku međunarodne i interparlamentarne saradnje za promociju perspektive Bosne i Hercegovine o integraciji u EU.
- e) Poslovi saradnje među parlamentima u Bosni i Hercegovini;
Parlamenti obezbjeđuju adekvatnu međusobnu saradnju i uspostavljaju neophodan okvir i mehanizme za izvršavanje zadataka u procesu evropskih integracija

Odnosi između parlamenata u kontekstu integracija u EU

- (2) Uzimajući u obzir ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, poštujući ustavne nadležnosti parlamenata na različitim nivoima vlasti, bitnu ulogu koju parlamenti igraju u procesu integracija u EU i specifičnosti njihovog institucionalnog uređenja, parlamenti se opredjeljuju za tijesnu saradnju u cilju ostvarivanja zajedničkog cilja članstva u Evropskoj uniji.
- (3) Uz ponovno isticanje svojih specifičnih pozicija, parlamenti se orijentišu ka uspostavljanju okvira za strukturnu saradnju.

Doprinos Twinning projekta

- (4) Twinning projekat koji finansira Evropska unija, a implementira Narodna skupština Mađarske u konzorciju s Narodnom skupštinom Francuske i uz doprinos nekoliko drugih parlamenata zemalja članica EU ima za cilj da ojača kapacitet parlamenata u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, te da pruži podršku implementaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
- (5) Preporuke, koje je formulisao Twinning projekat u saradnji s predstavnicima parlamenata u Bosni i Hercegovini, imaju za cilj pružanje podrške parlamentima u izgradnji kapaciteta kako članova parlamenta tako i parlamentarnih administracija.
- (6) Preporuke su objedinjene u akcionim planovima koji su prilagođeni za svaki parlament i koji uključuju modalitete za implementaciju, poput načina djelovanja, nadležnog tijela, rokova za implementaciju i potrebnih resursa. Četiri prilagođena akciona plana se nalaze u prilogu ove izjave u vidu posebnog dodatka za svaki parlament.

Mjere za implementaciju preporuka Twinning projekta

- (7) Kolegiji i Predsjednik SBD su odlučni da implementiraju preporuke Twinning projekta u cilju postizanja efikasnog funkcionisanja parlamenata i standarda koji su uobičajeni u parlamentima zemalja EU.
- (8) Kolegiji i Predsjednik SBD su odlučni u namjeri da pokrenu mjere u cilju implementacije prilagođenih akcionih planova u prilogu. Time se takođe obezbjeđuje održivost prijedloga Twinning projekta.
- (9) Kolegiji i Predsjednik SBD su odlučni da obezbijede strukturni mehanizam za implementaciju ovih preporuka i kontinuirano izvještavanje i redovno pružanje povratnih informacija o mjerama iz akcionih planova.
- (10) Akcioni planovi se revidiraju svakih šest mjeseci u cilju praćenja napretka u implementaciji. Prva revizija će se obaviti u januaru 2016. godine, kako bi se unijele finalne preporuke Twinning projekta.
- (11) Mjere koje se pokrenu na osnovu akcionih planova ni na koji način neće zadirati u ustavno uređenje i nadležnosti parlamenata u Bosni i Hercegovini.

Ovaj projekat u konzorciju implementiraju



Narodna skupština Mađarske



Narodna skupština Francuske

Ovaj projekat u konzorciju implementiraju



Narodna skupština Mađarske



Narodna skupština Francuske